



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	10. 5.	20 18. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	01-1128-1	
VEZA:		
EPA:	444XXVI	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 07-2098  
Podgorica, 4. maja 2018. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. aprila 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NADZORU PROIZVODA NA TRŽIŠTU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **DRAGICA SEKULIĆ**, ministarka ekonomije i **BILJANA JAKIĆ**, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije.

PREDSJEDNIK  
Duško Marković, s. r.

**PREDLOG**

**ZAKON O IZMJENI ZAKONA O NADZORU PROIZVODA NA TRŽIŠTU**

**Član 1**

U Zakonu o nadzoru proizvoda na tržištu („Službeni list CG“, broj 33/14), u članu 19 stav 1 tačka 5 riječ „privremeno“ briše se.

U tački 6 alineja 1 riječi: „sprječavanje distribucije i prodaje“ zamjenjuju se riječju „povlačenje“.

**Član 2**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

### **II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Postizanje potpune usaglašenosti nacionalnog zakonodavstva sa EU propisima jedan je od preduslova za zatvaranje pregovora sa EU u Poglavlju 28 Zaštita potrošača i zdravlja. Naime, Zakon o nadzoru proizvoda na tržištu ("Službeni list CG", broj 33/14), pored Regulative EU 765/2008 koja se odnosi na akreditaciju i tržišni nadzor, u nacionalno zakonodavstvo prenosi i određene odredbe Direktive 2001/95/EZ o opštoj bezbjednosti proizvoda.

Nakon sagledavanja postojećih rješenja utvrđeno je da postoje neusaglašenost odredbi zakona sa navedenom direktivom, u dijelu koji se, prije svega, odnosi na preciziranje određenih pojmova u zakonu. S tim u vezi prepremljene su izmjene u članu 19 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu.

### **III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA**

Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu usaglašen je sa Direktivom 2001/95/EZ o opštoj bezbjednosti proizvoda.

### **IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

**Član 1** – U članu 19 stav 1 tačka 5 vrši se brisanje riječi "privremeno". Razlog za brisanje ovog izraza je njegovo nepostojanje u odgovarajućim propisima EU. U tački 6 riječi „sprječavanje distribucije i prodaje” zamjenjuju se riječju "povlačenje" kako bi se postigla potpuna usaglašenost sa EU propisima.

**Član 2** - uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

### **V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

## **PREGLED ODREDBE ZAKONA O NADZORU PROIZVODA NA TRŽIŠTU ČIJA SE IZMJENA PREDLAŽE**

### **Preduzimanje mjera**

#### **Član 19**

(1) Inspektor je dužan da u postupku nadzora proizvoda na tržištu preduzima sljedeće mjere:

1) za proizvod koji nije usklađen sa propisima:

- odredi otklanjanje utvrđenih neusklađenosti u određenom roku;
- zahtijeva da se proizvod označi propisanim znakom usaglašenosti, odnosno da se uklone nedozvoljeni znaci;

- odredi mjere u cilju obezbjeđenja uslova skladištenja, kao i prevoza proizvoda koji neće ugroziti njegovu usklađenost sa propisanim zahtjevima;

- odredi povlačenje ili opozivanje proizvoda koji nije usklađen, odnosno usaglašen sa propisanim zahtjevima;

2) za proizvod koji bi mogao predstavljati rizik u određenim okolnostima da:

- naredi da se proizvod obilježi jasnim i lako razumljivim upozorenjem u vezi sa mogućim rizicima na crnogorskom jeziku;

- zahtijeva ispunjenje zahtjeva bezbjednosti utvrđenih posebnim propisima radi isporuke proizvoda na tržište;

3) za proizvod koji bi mogao predstavljati rizik za određena lica, naredi da se ta lica blagovremeno i u odgovarajućoj formi upozore na rizik, uključujući i objavljivanje upozorenja putem sredstava javnog informisanja;

4) za proizvod koji bi mogao da bude opasan, privremeno zabrani nuđenje, izlaganje, isporučivanje i stavljanje u upotrebu, za vrijeme potrebno za obavljanje postupka procjene bezbjednosti;

5) za opasan proizvod privremeno zabrani isporuku na tržište i naredi prateće mjere neophodne za izvršenje mjere zabrane isporuke proizvoda na tržište;

6) za opasan proizvod koji je na tržištu da:

- bez odlaganja naredi ili organizuje sprječavanje distribucije i prodaje proizvoda i upozori korisnike na rizike koje taj proizvod predstavlja;

- naredi ili organizuje sa privrednim subjektima opoziv proizvoda i upozori korisnike na rizike koje taj proizvod predstavlja;

- ako je to potrebno, odredi uništavanje proizvoda ili odredi način na koji će se proizvod učiniti neupotrebljivim.

(2) Mjere iz stava 1 ovog člana inspektor može da preduzme protiv:

- proizvođača,
- uvoznika ili distributera i
- drugog lica, ako je to neophodno za sprovođenje tih mjera.



Crna Gora


Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo ekonomije

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM	4. Standardizacija i drugi oblici ocjene usaglašenosti proizvoda 8. Zaštita potrošača
Klasifikacija propisa po pregovaračkim poglavljima i podpoglavljima prava Evropske unije	poglavlje	podpoglavlje
	28. Zaštita potrošača i zdravlja	28.20.30 Zaštita zdravlja i bezbjednosti [15.20.30]
Ključni termini - eurovok deskriptori		



**CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA**



Broj: 02-03-1008/1

Podgorica, 31. januar 2018. godine

**MINISTARSTVO EKONOMIJE  
- n/r ministarke, gospođe Dragice Sekulić -**

Poštovana gospođo Sekulić,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 330-228/2017-3 od 22. januara 2018. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Predloženim zakonom o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu postiže se potpuna usaglašenost nacionalnog zakonodavstva sa EU propisima, u dijelu koji se prije svega odnosi na preciziranje određenih pojmova u zakonu, iz razloga nepostojanja istih u propisima Evropske unije.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, u dijelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno obezbjediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu*.

S poštovanjem,

**MINISTAR**  
Darko Radunović



## OBRAZAC

## IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo ekonomije

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu

## 1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Službeni list CG, broj 33/14) pristupilo se radi postizanja potpune usaglašenosti nacionalnog zakonodavstva sa EU propisima, a što je jedan od preduslova za zatvaranje pregovora sa EU u poglavlju 28, Zaštita potrošača i zdravlja. Pored Regulative EU 765/2008, u nacionalno zakonodavstvo se prenose odeređene odredbe Direktive 2001/95 EZ o opštoj bezbjednosti proizvoda. Naime, nakon sagledavanja postojećih rješenja, utvrđeno je da postoje neusaglašenosti odredbi zakona sa navedenom direktivom, u dijelu koji se, prije svega, odnosi na preciziranje određenih pojmova u zakonu.

## 2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Cilj izmjene ovog zakona jeste obezbijediti potpunu bezbjednost proizvoda, koji se stavljaju na tržište Crne Gore.

## 3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Postizanje ciljeva i rješavanje problema ostvarivo je jedino usvajanjem predmetnog zakona

## 4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.


- Donošenje predmetnog zakona pozitivno će uticati na potrošače u Crnoj Gori i cjelokupni ambijent u sektoru trgovine, obezbjeđujući potpunu bezbjednost proizvoda na tržištu.
- Nema troškova za građane i privredu, na osnovu primjene predmetnog Zakona.
- Nema troškova - vidjeti prethodni odgovor.
- Direktnog uticaja na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu nema.
- Predmetni zakon neće dovesti do stvaranja biznis barijera.

## 5. Procjena fiskalnog uticaja

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?</li> <li>- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.</li> <li>- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.</li> <li>- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?</li> <li>- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?</li> <li>- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?</li> <li>- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.</li> <li>- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.</li> <li>- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?</li> <li>- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nije potrebno dodatno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju zakona.</li> <li>- Vidi prethodni odgovor.</li> <li>- Implementacijom zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.</li> <li>- Nije potrebno obezbjeđivanje finansijskih sredstava u budžetu.</li> <li>- Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.</li> <li>- Implementacijom zakona neće se stvoriti prihod u budžetu CG.</li> <li>- Nije korišćena nijedna metodologija obračuna finansijskih izdataka/prihoda.</li> </ul>
<p><b>6. Konsultacije zainteresovanih strana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.</li> <li>- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).</li> <li>- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.</li> </ul>
<p>Prilikom pripreme predmetnog predloga zakona za njegovu implementaciju, nije korišćena eksterna ekspertiza.</p>
<p><b>7: Monitoring i evaluacija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?</li> <li>- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?</li> <li>- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?</li> <li>- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema potencijalnih prepreka za implementaciju zakona.</li> <li>- Ministarstvo ekonomije će vršiti monitoring nad sprovođenjem zakona.</li> </ul>

Datum i mjesto

Podgorica, 22.01.2018.







Crna Gora  
Ministarstvo evropskih poslova

Br. 05/1-50/2

Podgorica, 10. april 2018. godine

**MINISTARSTVO EKONOMIJE**  
gospođa Dragica Sekulić  
ministarka

Poštovana gospođo Sekulić,

Dopisom broj 330-228/2017-4 od 4. aprila 2018. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM  
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME-IU/PZ/18/03
<b>1. Naziv nacrta/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendment to the Law on Market Surveillance of Products	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Biljana Jakić 482 212 biljana.jakic@mek.gov.me	
- kontakt lica (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ana Martinović 482 219 ana.martinovic@mek.gov.me Jelena Damjanović 482 219 jelena.damjanovic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt lica (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
<b>4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 77, Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocjena usaglašenosti		
b) Stepent ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2018-2020	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
<b>6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava I, Unutrašnje tržište, član 26/ TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Action, Title I Market, Article 26		
<b>Potpuno usklađeno/Fully harmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		

3200110095

Direktiva 2001/95/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 3. decembra 2001 o opštoj bezbjednosti proizvoda / Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (OJ L 11, 15.1.2002)

**Potpuno usklađeno/Fully harmonized**

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske

Ne postoje ostali izvori prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvor prava Evropske unije je preveden na crnogorski jezik

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1. Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu je preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / za ministar evropskih poslova

Datum:

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
ME-TU/PZ/18/03		ME-IU/PZ/18/03		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2001/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 3. decembra 2001. o opštoj bezbjednosti proizvoda - 32001L0095				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjeni Zakonana o nadzoru proizvoda na tržištu		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Market Surveillance of Products		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2001/95/EZ				
Poglavlje I Cilj – Područje primjene - Definicije				
<p style="text-align: center;"><b>Član 1</b></p> <p>1.Ovom se Direktivom osigurava sigurnost proizvoda koji se stavljaju na tržište.</p>				
Nema odgovarajuće odredbe		Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 1 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
2. Ova se Direktiva primjenjuje na sve proizvode utvrđene članom 2. stavom (a). Sve njene odredbe se primjenjuju ukoliko ne postoje posebne odredbe s istim ciljem u pravilima prava Zajednice o sigurnost tih proizvoda. Kada proizvodi podliježu posebnim sigurnosnim zahtjevima zakonodavstva Zajednice, ova se Direktiva primjenjuje samo na aspekte i rizike ili kategorije rizika koji nisu predviđeni tim zahtjevima. To znači da:		Nema odgovarajuće odredbe		
(a)se član 2. stav (b) i (c) i član 3. i 4. ne primjenjuju na te proizvode kada se		Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 3 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list	

<p>odnose na rizike ili kategorije rizika koji su predviđeni posebnim zakonodavstvom; (b) se članovi 5. do 18. primjenjuju ako ne postoje posebne odredbe o aspektima koji su predviđeni u navedenim članovima s istim ciljem.</p>			CG", br. 45/14 i 13/18)	
<p style="text-align: center;"><b>Član 2</b></p> <p>U smislu ove Direktive: (a) «proizvod» označava bilo koji proizvod – uključujući i proizvod u okviru pružanja usluge – koji je namijenjen potrošačima ili koji bi u razumno predvidljivim uslovima potrošači mogli upotrebljavati, čak i ako im nije namijenjen, te koji je isporučen ili dostupan, uz plaćanje ili besplatno, u okviru trgovačke djelatnosti, bez obzira na to da li je nov, korišten ili doraden. Ova se definicija ne primjenjuje na korišćene proizvode koji se isporučuju kao antikviteti ili na proizvode koji se moraju popraviti ili obnoviti prije upotrebe, pod uslovom da dobavljač o tome jasno obaveštenje osobi kojoj isporučuje proizvod;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 5 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
<p>(b) «siguran proizvod» označuje bilo koji proizvod koji u normalnim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe, uključujući trajanje i po potrebi, stavljanje u upotrebu, zahtjeve za ugradnju i održavanje, ne predstavlja nikakav rizik ili najmanji rizik spojiv s upotrebom proizvoda, koji se smatra prihvatljivim i u skladu sa visokim nivoom zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi, posebno uzimajući u obzir sljedeće elemente: (i) karakteristike proizvoda, uključujući njegov sastav, pakovanje, uputstvo za sklapanje te po potrebi ugradnja i održavanje; (ii) efekat na druge proizvode, kada je razumno predvidljivo da će se upotrebljavati s drugim proizvodima; (iii) predstavljanje proizvoda, označavanje, sva upozorenja i uputstva za njegovu upotrebu i uklanjanje i sve druge oznake ili obaveštenja o proizvodu; (iv) kategorije potrošača izloženih riziku prilikom upotrebe proizvoda, posebno djecu i starije osobe. Mogućnost nabavke ili dostupnost drugih proizvoda viših nivoa sigurnosti koji predstavljaju manji stepen rizika nije dovoljan razlog da se proizvod smatra «opasnim»;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 2 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
<p>(c) «opasan proizvod» označava svaki proizvod koji nije u skladu sa definicijom «sigurnog proizvoda» iz stava (b);</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija direktive regulisana je članom 5 tačka 2 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list	

			CG", br. 45/14 i 13/18)	
(d) «ozbiljan rizik» označava svaki ozbiljan rizik, uključujući onaj čiji efekti nisu trenutni, koji zahtjeva brzu intervenciju javnih tijela;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija direktive regulisana je članom 5 tačka 6 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
(e) «proizvođač» označava: (i) proizvođača proizvoda, kada ima sjedište u Zajednici, svaku drugu osobu koja se predstavlja kao proizvođač stavljajući na proizvod svoje ime, zaštitni znak ili drugo karakteristično obilježje, ili osobu koja proizvod dorađuje; (ii) predstavnika proizvođača, kad proizvođač nema sjedište u Zajednici, ili ako predstavnik nema sjedište u Zajednici, uvoznika proizvoda; (iii) druge stručne osobe u lancu snabdevanja u mjeri u kojoj njihove djelatnosti mogu uticati na sigurnosne karakteristike proizvoda;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija direktive regulisana je članom 5 tačka 3 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
(f) «distributer» označuje svaku stručnu osobu u lancu snabdevanja čija djelatnost ne utiče na sigurnosne karakteristike proizvoda;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija direktive regulisana je članom 5 tačka 4 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
(g) «povlačenje» označava svaku mjeru usmjerenu na vraćanje opasnog proizvoda kojeg je proizvođač ili distributer već isporučio potrošaču ili ga učinio dostupnim potrošaču;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija direktive regulisana je članom 5 tačka 10 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	

<p>(h) «sprječavanje distribucije» označava svaku mjeru usmjerenu na sprječavanje distribucije, izlaganja i ponude proizvoda opasnog za potrošače.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena definicija direktive regulisana je članom 5 tačka 9 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	
<p><b>Poglavlje II Opšti sigurnosni zahtjevi, kriterijumi osjenjivanja usaglašenosti i evropski standardi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 3.</b></p> <p>1. Proizvođač je obavezan na tržište stavljati samo sigurne proizvode.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena definicija direktive regulisana je članom 6 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	
<p>2. Proizvod se smatra sigurnim, u pogledu aspekata predviđenih relevantnim nacionalnim zakonodavstvom, kada je, ako ne postoje posebne odredbe Zajednice o sigurnosti tog proizvoda, u skladu sa posebnim pravilima nacionalnog prava države članice na čijem teritoriju se prodaje, a takva pravila su izrađena u skladu sa Ugovorom, a posebno njegovim članovima 28. i 30., i utvrđuju zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje proizvod mora zadovoljavati kako bi se prodavao.</p> <p>Proizvod se smatra sigurnim, po pitanju rizika i kategorija rizika obuhvaćenih relevantnim nacionalnim standardima, kada je u skladu sa neobavezujućim nacionalnim standardima kojima su preuzeti evropski standardi, na što je Komisija objavila uputstva u Službenom listu Evropskih zajednica u skladu sa članom 4. Države članice objavljuju uputstva na te nacionalne standarde.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 7 stav 1 i 2 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	
<p>3. U okolnostima različitim od onih navedenih u stavu 2., usklađenost proizvoda s opštim sigurnosnim zahtjevom se ocjenjuje uzimajući u obzir sljedeće elemente, posebno, ako postoje:</p> <p>(a) neobavezujući nacionalni standardi kojima se preuzimaju relevantni evropski standardi sem onih navedenih u stavu 2.;</p> <p>(b) standardi koje je izradila država članica u kojoj se proizvod prodaje;</p> <p>(c) preporuke Komisije koje utvrđuju smjernice o sigurnosnoj ocjeni proizvoda;</p> <p>(d) kodekse dobrih poslovnih običaja o sigurnosti proizvoda na snazi na tom</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je čl. 8 i 9 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	

<p>određenom području;</p> <p>(e) najnovija saznanja i tehnologije;</p> <p>(f) razumna očekivanja potrošača po pitanju sigurnosti.</p> <p>4. Usklađenost proizvoda kriterijima za osiguranje opšteg sigurnosnog zahtjeva, posebno odredbama spomenutim u stavovima 2. i 3., ne sprječava nadležna tijela država članica da preduzmu odgovarajuće mjere kojima se ograničava stavljanje proizvoda na tržište ili zahtjeva sprječavanje njegove distribucije na tržištu ili njegovo povlačenje kada postoje dokazi da je, uprkos usklađenosti, opasan.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 4.</b></p> <p>1. U smislu ove Direktive, evropski standardi navedeni u drugom podstavu člana 3. se sastavljaju kako slijedi:</p> <p>(a) zahtjevi, čiji je cilj osigurati da proizvodi koji su u skladu s tim standardima zadovoljavaju opšti sigurnosni zahtjev se određuju u skladu s postupkom iz člana 15. stava 4.;</p> <p>(b) na osnovu tih zahtjeva, Komisija, u skladu sa Direktivom 98/34/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. juna 1998. o utvrđivanju postupka za pružanje informacija u području tehničkih standarda i uredbi i propisa o uslugama informacijskog društva<sup>1</sup> poziva evropska tijela za standardizaciju da utvrde standarde koji zadovoljavaju ove zahtjeve.</p> <p>1 SL L 204, 21. 7. 1998., str. 37. Direktiva izmijenjena i dopunjena Direktivom 98/48/EZ (SL L 217, 5. 8. 1998., str. 18.)</p> <p>(c) na osnovu tih mandata, evropska tijela za standardizaciju usvajaju standarde u skladu s načelima iz opštih smjernica za saradnju između Komisije i tih tijela;</p> <p>(d) Komisija svake tri godine izvještava Evropski parlament i Savjet, unutar okvira izvještaja navedenog u članu 19. stavu 2., o svojim programima za utvrđivanje zahtjeva i mandatima za standardizaciju utvrđenim u podstavovima (a) i (b) gore. Ovaj izvještaj, posebno, sadrži analizu donesenih odluka o zahtjevima i mandatima za standardizaciju iz podstava (a) i (b) i o standardima iz podstava (c). On također sadrži informacije o proizvodima za koje Komisija namjerava utvrditi spomenute zahtjeve i mandate, rizike proizvoda koje treba razmotriti i rezultate bilo kojeg pripremnog posla pokrenutog na tom području.</p> <p>2. Komisija u Službenom listu Evropskih zajednica objavljuje uputstva na evropske standarde usvojene na ovaj način i utvrđene u skladu sa zahtjevima iz stava 1.</p> <p>Ako standard koji su usvojila evropska tijela za standardizaciju prije stupanja na snagu ove Direktive osigurava usklađenost s opštim sigurnosnim</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		



<p>zahtjevom, Komisija odlučuje o objavljivanju uputstva na njega u Službenom listu Evropskih zajednica.</p> <p>Ako standard ne osigurava usklađenost sa opštim sigurnosnim zahtjevom, Komisija povlači uputstva na standard iz publikacije u cjelini ili djelimično.</p> <p>U slučajevima navedenim u drugom i trećem podstavu, Komisija, na svoju vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice, odlučuje u skladu s postupkom iz člana 15. stava 2. da li taj određeni standard zadovoljava opšti sigurnosni zahtjev. Komisija odlučuje o objavljivanju ili povlačenju nakon savjetovanja s odborom osnovanim u skladu sa članom 5. Direktive 98/34/EZ. Komisija o svojoj odluci obavještava državu članice.</p>				
<p><b>Poglavlje III Ostale obaveze proizvođača i obaveze distributera</b></p> <p><b>Član 5</b></p> <p>1. U okviru svojih djelatnosti, proizvođači potrošačima pružaju relevantne informacije omogućavajući im ocjenu rizika svojstvene proizvodu tokom normalnog ili razumno predvidljivog perioda njegove upotrebe, kada takvi rizici nisu trenutno primetni bez odgovarajućih upozorenja, i da preduzmu mjere opreza protiv tih rizika.</p> <p>Upozorenja ne izuzimaju nikoga od zadovoljavanja ostalih zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom.</p> <p>U okviru svojih djelatnosti, proizvođači usvajaju mjere proporcionalne karakteristikama proizvoda koje isporučuju, koje im omogućavaju da:</p> <p>(a) se informiraju o rizicima koje ti proizvodi mogu predstavljati;</p> <p>(b) odaberu određena djelovanja uključujući, ako je potrebno izbjeći te rizike, povlačenje s tržišta, odgovarajuće i efikasno upozoravanje potrošača ili povlačenje proizvoda od potrošača.</p> <p>Mjere iz trećeg podstava uključuju na primjer:</p> <p>(a) oznaku, na proizvodu ili ambalaži, o identitetu i detaljima o proizvođaču i proizvodu ili, po potrebi, grupi proizvoda kojima pripada, osim kada je nenavođenje takve oznake opravdano;</p> <p>(b) u svim slučajevima gdje je to potrebno, sprovođenje ispitivanja uzorka prodanih proizvoda, istraživanje i, po potrebi, vođenje zapisnika o pritužbama te obavještavanje distributera o takvom nadzoru.</p> <p>Djelovanje poput onog navedenog pod (b) trećeg podstava se preduzima na neobaveznoj osnovi ili na zahtjev nadležnih tijela u skladu s članom 8. stavom 1., podstavom (f). Povlačenje proizvoda se preduzima u krajnjem slučaju, kada druge mjere nisu moguće za sprječavanje određenih rizika, u slučajevima kada to proizvođači smatraju prijeko potrebnim ili kada su to prisiljeni učiniti dalje na mjeru koju je preduzelo nadležno tijelo. To se može izvršiti u okviru kodeksa dobrih poslovnih običaja o tom pitanju, ako takvi kodeksi postoje u</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 10 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	

određenoj državi članici.				
<p>2. Distributeri moraju djelovati s dužnom brigom kako bi pomogli u osiguravanju usklađenosti s važećim sigurnosnim zahtjevima, posebno na taj način da ne dostavljaju proizvode za koje znaju ili bi trebali pretpostavljati, na osnovu informacija koje imaju ili kao stručnjaci, da ne zadovoljavaju te zahtjeve. Štaviše, u okviru svojih djelatnosti, oni učestvuju u nadzoru sigurnosti proizvoda stavljenih na tržište, posebno prosljeđivanjem informacija o rizicima proizvoda, vodeći i pružajući dokumentaciju prijeko potrebnu za utvrđivanje porijekla proizvoda, i saradnjom u djelovanjima proizvođača i nadležnih tijela kako bi se rizici izbjegli. U okviru svojih djelatnosti oni preduzimaju mjere koje im omogućavaju efikasnu saradnju.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 11 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
<p>3. Kada proizvođači i distributeri znaju ili bi trebali znati, na osnovu informacija koje imaju i kao stručnjaci, da proizvod koji su stavili na tržište predstavlja rizike za potrošače i da ne zadovoljava opšti sigurnosni zahtjev, oni odmah o tome obavješćuju nadležna tijela država članica u skladu s uslovima utvrđenim u Prilogu I., kao i o detaljima preduzetih djelovanja za sprječavanje rizika za potrošača. Komisija, u skladu s postupkom iz člana 15. stava 5. prilagođava posebne zahtjeve u vezi obaveze pružanja informacija utvrđenih u Prilogu I.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 12 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
<p>4. Proizvođači i distributeri, u okviru svojih djelatnosti, saraduju s nadležnim tijelima, na zahtjev posljednjih, u pogledu djelovanja preduzetih za izbjegavanje rizika koji predstavljaju proizvodi koje oni isporučuju ili su isporučili. Postupci za takvu saradnju, uključujući postupke za dijalog s tim proizvođačima i distributerima o pitanjima vezanim za sigurnost proizvoda koje utvrđuju nadležna tijela.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 13 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
<p><b>Poglavlje IV Posebne obaveze i ovlaštenja država članica</b> <b>Član 6.</b> 1. Države članice garantuju da proizvođači i distributeri ispunjavaju svoje obaveze iz ove Direktive stavljajući na tržište sigurne proizvode.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 18 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	

<p>2. Države članice osnivaju ili imenuju tijela nadležna za nadzor usklađenosti proizvoda s opštim sigurnosnim zahtjevima i osiguravaju im prijeko potrebne ovlaštenja i mogućnosti njihove upotrebe za preduzimanje odgovarajućih mjera iz ove Direktive.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 3 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. list CG“, broj 33/14)</p>	
<p>3. Države članice određuju zadatke, ovlaštenja, organizaciju i dogovore o saradnji nadležnih tijela. Oni obavješćuju Komisiju, a Komisija prosljeđuje te informacije drugim državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je čl. 11 i 17 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. list CG“, broj 33/14)</p>	
<p><b>Član 7.</b> Države članice utvrđuju pravila kažnjavanja koja se primjenjuju prilikom kršenja nacionalnih odredaba usvojenih u skladu sa ovom Direktivom te preduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihovog provođenja. Predviđene kazne su efikasne, proporcionalne i služe kao mjere odvraćanja. Države članice o tim odredbama obavještavaju Komisiju do 15. januara 2004., takođe je obavještavaju, bez odgađanja, o svim njihovim izmjenama i dopunama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je čl. 19 i 20 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	
<p><b>Član 8</b> 1. U smislu ove Direktive, posebno njenog člana 6., nadležna tijela država članica imaju pravo preduzeti, <i>inter alia</i>, mjere iz podstava (a) i (b) do (f) ispod, po potrebi: (a) za bilo koji proizvod: (i) organiziraju, čak i nakon što je stavljen na tržište kao siguran, odgovarajuće provjere njegovih sigurnosnih karakteristika, na odgovarajućoj ljestvici, do posljednje faze upotrebe ili potrošnje; (ii) zahtijevaju sve potrebne informacije od stranaka na koje se to odnosi; (iii) da uzimaju uzorke proizvoda i podvrgnu ih sigurnosnim provjerama; (b) za bilo koji proizvod koji bi mogao predstavljati rizike u određenim uslovima: (i) zahtijevaju njegovo označivanje odgovarajućim, jasno izrečenim i lako razumljivim upozorenjima, na službenim jezicima države članice u kojima se proizvod prodaje, o rizicima koje bi mogao predstavljati;</p>	<p><b>Član 1</b> U Zakonu o nadzoru proizvoda na tržištu („Službeni list CG“, br. 33/14), u članu 19 stav 1 tačka 5 riječ „privremeno“ briše se.  U tački 6 alineja 1 riječi: „sprječavanje distribucije i prodaje“ zamjenjuju se riječju „povlačenje“.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive uređena je članom 19 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. list CG“, broj 33/14)</p>	

<p>(ii) zahtijevaju da proizvod ispunjavan određene uslove kako bi se učinio sigurnim prije nego što se stavi u prodaju;</p> <p>(c) za bilo koji proizvod koji bi mogao predstavljati rizik za određene osobe: da zahtijeva njihovo pravovremeno upozoravanje na odgovarajući način o riziku, uključujući objavljivanje posebnih upozorenja;</p> <p>(d) za bilo koji proizvod koji bi mogao biti opasan: privremeno zabranjuju isporuku, ponudu, ponudu isporuke ili izlaganje proizvoda tokom perioda potrebnog za različite sigurnosne ocjene, provjere i kontrole;</p> <p>(e) za bilo koji opasan proizvod: zabranjuju njegovu prodaju i uvode propratne mjere potrebne kako bi se osiguralo poštovanje te zabrane;</p> <p>(f) za bilo koji opasan proizvod koji je već na tržištu:</p> <p>(i) naređuju ili organiziraju njegovo stvarno i trenutno povlačenje i upozoravaju potrošače na rizike koje predstavlja;</p> <p>(ii) naređuju ili usklađuju ili, po potrebi, zajedno s proizvođačima i distributerima organizuju njegovo povlačenje od potrošača i njegovo uništavanje u odgovarajućim uslovima.</p>				
<p>2. Kada nadležna tijela država članica preduzimaju mjere kao što su one navedene u stavu 1., posebno one iz podstava od (d) do (f), one moraju djelovati u skladu s Ugovorom, i posebno njegovim članovima 28. i 30., tako da se mjere primjene na način proporcionalan ozbiljnosti rizika, i vodeći računa o načelu opreza.</p> <p>U ovom kontekstu, oni podstiču i promovišu dobrovoljno djelovanje proizvođača i distributera, u skladu s njihovim obavezama iz ove Direktive, i posebno njenog poglavlja III. uključujući, po potrebi, razvoj kodeksa dobrih poslovnih običaja.</p> <p>Po potrebi, oni organizuju ili određuju mjere utvrđene stavom 1. podstavom (f), ako je djelovanje koje su preduzeli proizvođači ili distributeri prilikom ispunjavanja njihovih obaveza nezadovoljavajuće ili nedovoljno. Povlačenje proizvoda se preduzima u krajnjem slučaju. Može se izvršiti u okviru kodeksa dobrih poslovnih običaja o tom pitanju određene države članice, gdje takvi kodeksi postoje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 13 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	
<p>3. Naročito, nadležna tijela imaju ovlašćenja preduzimanja svih potrebnih djelovanja za hitnu primjenu odgovarajućih mjera kao što su one spomenute u stavu 1. podstavovima (b) do (f), u slučaju proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik. Te okolnosti određuju države članice, ocjenjujući svaki pojedinačni slučaj posebno, uzimajući u obzir smjernice iz tačke 8. priloga II.</p> <p>4. Mjere iz ovog člana, koje preduzimaju nadležne tijela, upućuju se, po</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 19 stav 2 Zakona o nadzoru proizvoda na</p>	

<p>potrebi:  (a) proizvođaču;  (b) u okviru njihovi djelatnosti, distributerima i posebno stranci odgovornoj za prvu fazu distribucije na nacionalnom tržištu;  (c) bilo kojoj drugoj osobi, ako je potrebno, s ciljem saradnje u preduzetom djelovanju za izbjegavanje rizika koji proizlaze iz proizvoda.</p>			tržištu („Sl. list CG“, broj 33/14)	
<p><b>Član 9.</b></p> <p>1. S ciljem osiguranja efikasnog nadzora tržišta, kojim se garantuje visok nivo zdravlja potrošača i zaštita sigurnosti, što zahtijeva saradnju između nadležnih tijela, države članice osiguravaju pristupe koji koriste odgovarajuća sredstva i primjenu postupaka, a mogu podrazumijevati:  (a) osnivanje, periodično ažuriranje i primjenu područnih nadzornih programa s obzirom na kategoriju proizvoda ili rizika te praćenje nadzornih aktivnosti, otkrića i rezultata;  (b) praćenje i ažuriranje naučnog i tehničkog znanja u pogledu sigurnosti proizvoda;  (c) periodični pregled i ocjenu funkcioniranja kontrolnih djelatnosti i njihove efikasnosti i, ako je potrebno, reviziju korištenog nadzornog pristupa i organizacije.</p> <p>2. Države članice potrošačima i drugim zainteresiranim strankama osiguravaju mogućnost podnošenja pritužbi na sigurnosti proizvoda i na nadzornim i kontrolnim djelatnostima nadležnim tijelima te rješavanje tih pritužbi na odgovarajući način. Države članice aktivno izvještavaju potrošača i druge zainteresirane stranke o postupcima donesenim u tu svrhu.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 11 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. list CG“, broj 33/14)	
<p><b>Član 10.</b></p> <p>1. Komisija promoviše i učestvuje u operacijama u okviru evropske mreže tijela država članica nadležnih za sigurnost proizvoda, posebno administrativnom saradnjom.</p> <p>2. Ova mrežna saradnja se razvija u koordinaciji s drugim postojećim postupcima zajednice, posebno RAPEX-om. Njen cilj je, posebno, olakšati:  (a) razmjenu informacija o ocjeni rizika, opasnim proizvodima, metodama testiranja i rezultatima, novijim naučnim razvojem kao i drugim aspektima relevantnim za kontrolne djelatnosti;  (b) osnivanje i sprovođenje zajedničkog nadzora i projekata testiranja;  (c) razmjenu stručnog znanja i najboljih postupaka te saradnju u aktivnostima obrazovanja;  (d) poboljšanu saradnju na nivou Zajednice u pogledu pronalaženja, sprječavanja distribucije i povlačenja opasnih proizvoda.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p><b>Poglavlje V Razmjena informacija i situacije koje zahtijevaju brzu intervenciju</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 11.</b></p> <p>1. Kada država članica preduzima mjere koje ograničavaju stavljanje proizvoda na tržište – ili zahtijevaju sprječavanje njihove distribucije ili povlačenje– kako je predviđeno u Članu 8. stavu (1) podstavu (b) do (f), ona, ukoliko član 12. ili drugo posebno zakonodavstvo Zajednice ne zahtijeva takvo obavještanje, obavještava Komisiju o mjerama, navodeći razloge za njihovo donošenje. Takođe obavještava Komisiju o svim izmjenama ili ukidanju takvih mjera. Ako država članica koja sprovodi obavještanje smatra da efekti rizika ne prelaze ili ne mogu prijeći izvan njene teritorije, ona će obavješteniti o mjerama ukoliko sadrže informacije o sigurnosti proizvoda koje bi mogle zanimati države članice, posebno ako su one odgovor na novi rizik o kojem se još nije izvještavalo u drugim obavještenjima. U skladu sa postupkom iz člana 15. stava (3) ove Direktive, Komisija, dok osigurava efikasnost i pravilno funkcioniranje sistema, usvaja smjernice iz tačke 8. Priloga II. One predlažu sadržaj i standardni oblik obavještenja predviđenih ovim članom i, posebno, utvrđuju precizne kriterijume za određivanje uslova u kojima je obavještenje relevantno u smislu drugog podstava.</p> <p>2. Komisija prosljeđuje obavještenje drugim državama članicama, osim ako zaključi, nakon pregleda na osnovu informacija iz obavještenja, da mjera nije u skladu s pravom Zajednice. U tom slučaju, ona odmah obavještava državu članicu koja je pokrenula akciju.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je članom 16 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 12.</b></p> <p>1. Kada država članica usvoji ili odluči usvojiti, preporučiti ili dogovoriti s proizvođačima ili distributerima, bilo na obaveznoj ili neobaveznoj osnovi, djelovanja za sprječavanje, ograničavanje ili uvođenje posebnih uslova za moguću prodaju ili upotrebu, unutar svoje teritorije, proizvoda zbog ozbiljnog rizika, ona o tome odmah obavještava Komisiju putem RAPEX-a. Ona takođe neodložno obavještava Komisiju o promjeni ili povlačenju te mjere ili djelovanja. Ako država članica koja sprovodi obavještanje smatra da efekti rizika ne prelaze ili ne mogu preći izvan njenog teritorija, ona djeluje u skladu sa postupkom iz člana 11., uzimajući u obzir relevantne kriterijume predložene u smjernicama iz tačke 8. Priloga II. Ne dovodeći u pitanje prvi podstav, prije odluke o usvajanju tih mjera ili preduzimanja takvog djelovanja, države članice mogu prosljediti Komisiji sve informacije kojima raspolažu u pogledu postojanja ozbiljnog rizika.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je članom 16 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	

<p>U slučaju ozbiljnog rizika, one obavještavaju Komisiju o dobrovoljnim mjerama iz člana 5. ove Direktive koje su preduzeli proizvođači i distributeri.</p>				
<p>2. Nakon što primi takvo obaveštenje, Komisija provjerava njihovu usklađenost s ovim članom, i zahtjevima koji se primjenjuju za funkcioniranje RAPEX-a, i proslijeđuje ih ostalim državama članicama, koje, zauzvrat, neposredno obavještavaju Komisiju o svim usvojenim mjerama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>3. Detaljni postupci za RAPEX su utvrđeni u Prilogu II. Komisija ih prilagođava u skladu s postupkom iz člana 15. stava 5.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je Uredbom o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik ("Sl. list CG", broj 57/15)</p>	
<p>4. Pristup RAPEX-u je otvoren zemljama kandidatima, trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama u okviru sporazuma između Zajednice i tih zemalja ili međunarodnih organizacija, prema dogovorima definisanim u tim sporazumima. Svi takvi sporazumi se temelje na reciprocitetu i sadrže odredbe o povjerljivosti u skladu sa onima koje se primjenjuju u Zajednici.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 13.</b></p> <p>1. Ako Komisija postane svjesna ozbiljnog rizika koji određeni proizvodi predstavljaju za zdravlje i sigurnosti potrošača u različitim državama članicama, ona može, nakon savjetovanja s državama članicama, i, ako se pojave naučna pitanja koja su u nadležnost Znanstvenog odbora Zajednice, nakon savjetovanja sa Naučnim odborom nadležnim za rješavanje tog određenog rizika, usvojiti odluku u skladu s ishodom tih savjetovanja, u skladu sa postupku iz člana 15. stava 2., zahtijevajući od država članica da preduzmu neke od mjera nabrojanih u članu 8. stavu 1. podstavu (b) do (f) ako, se istovremeno:</p> <p>(a) na osnovu prethodnih savjetovanja s državama članicama utvrdi da se one znatno razlikuju u pogledu usvojenog pristupa ili pristupa koji se treba usvojiti za rješavanje rizika; i (b) rizik se ne može riješiti, u pogledu prirode sigurnosnog problema svojstvenog proizvodu, na način koji je u skladu sa stepenom hitnosti slučaja, pomoću ostalih postupaka utvrđenih posebnim zakonodavstvom Zajednice koje se primjenjuje na te proizvode; i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>(c) rizik se može efikasno eliminirati samo usvajanjem odgovarajućih mjera koje se primjenjuju na nivou Zajednice, s ciljem osiguravanja dosljedne zaštite visokog nivoa za zdravlje i sigurnost potrošača i pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.</p> <p>2. Odluke iz stava 1. su važeće kroz period ne duži od godine dana te se mogu potvrditi, u skladu s istim postupkom, za dodatni perioda, niti jedno od kojih nije duže od godinu dana.</p> <p>Međutim, odluke koje se odnose na posebne, pojedinačno utvrđene proizvode ili grupe proizvoda su važeće bez vremenskog ograničenja</p> <p>3. Izvoz opasnih proizvoda, koji su predmet odluke iz stava 1., iz Zajednice se zabranjuje osim ako se ne odluči drugačije.</p> <p>4. Države članice preduzimaju sve potrebne mjere za primjenu odluka iz stava 1. u roku od 20 dana, osim ako se u tim odlukama ne odredi drugačiji period.</p> <p>5. Nadležna tijela odgovorna za sprovođenje mjera iz stava 1., u toku mjesec dana, daju strankama na koje se to odnosi mogućnost da dostave svoja mišljenja i o njima obavijeste Komisiju.</p>				
<p><b>Poglavlje VI Postupci odbora</b> <b>Čl. 14-15</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Poglavlje VII Završne odredbe</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 16.</b></p> <p>1. Informacije, o rizicima za zdravlje i sigurnost potrošača koje predstavljaju proizvodi, kojima raspolažu tijela država članica su uopšteno dostupne javnosti, u skladu s zahtjevima transparentnosti i ne dovodeći u pitanje ograničenja potrebna za nadzor i istražne djelatnosti. Posebno, javnost ima pristup informacijama o identifikaciji proizvoda, prirodi rizika i preduzetim mjerama.</p> <p>Međutim, države članice i Komisija preduzimaju korake koji njihovim službenicima i agentima osiguravaju ne otkrivanje informacija dobijenih u smislu ove Direktive koje se, svojom prirodom, smatraju profesionalnom tajnom u opravdanim slučajevima, isključujući informacije koje se odnose na sigurnosne značajke proizvoda koja se moraju objaviti ako to okolnosti zahtijevaju, s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača.</p> <p>2. Zaštita profesionalne tajne ne sprečava pružanje informacija relevantnih za osiguravanje efikasnosti tržišnog nadzora i nadzornih djelatnosti nadležnim tijelima. Tijela koja primaju informacije koje se smatraju profesionalnom tajnom osiguravaju njihovu zaštitu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 14 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 17.</b></p> <p>Ova Direktiva ne dovodi u pitanje primjenu Direktive 85/374/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je</p>	



			članom 4 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
<p><b>Član 18.</b></p> <p>1. Sve mjere usvojene na osnovu ove Direktive koja uključuje ograničenja stavljanja proizvoda na tržište ili zahtijeva njegovo povlačenje ili opoziv mora navesti odgovarajuće razloge na kojima se zasniva. O njoj se obavještava, što je prije moguće, stranka na koju se to odnosi, a navodi se i pravni lijek dostupan u okviru odredaba na snazi u toj određenoj državi članici i vremenska ograničenja koja se odnose na taj pravni lijek.</p> <p>Uključenim se strankama, ako je moguće, daje mogućnost izlaganja njihovih gledišta prije usvajanja mjere. Ako to nije učinjeno unaprijed zbog hitnosti mjere koja se mora donijeti, daje im se takva mogućnost u primjerenom roku nakon donošenja mjere.</p> <p>Mjere koje zahtijevaju povlačenje proizvoda ili njegov opoziv uzimaju u obzir potrebu ohrabriranja distributera, korisnika i potrošača doprinošenju sprovođenja tih mjera.</p> <p>2. Države članice osiguravaju mogućnost žalbe pred nadležnim sudovima u pogledu svih mjera koje su preduzela nadležna tijela uključujući ograničenja stavljanja proizvoda na tržišta ili zahtjeve za sprječavanje distribucije ili povlačenja proizvoda.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 7 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. list CG“, broj 33/14)	
<p>3. Sve odluke donesene na osnovu ove Direktive koja uključuje ograničenja stavljanja proizvoda na tržište ili zahtijeva sprječavanje njegove distribucije ili povlačenje ne dovode u pitanje ocjenu odgovornosti stranke na koju se to odnosi, s obzirom na nacionalno kazneno pravo koje se primjenjuje u tom slučaju.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 4 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)	
Čl. 19-24	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>PRILOG I</b></p> <p><b>ZAHTJEVI U POGLEDU INFORMACIJA O PROIZVODIMA KOJI NIJESU U SKLADNU SA OPŠTIM SIGURNOSNIM ZAHTJEVOM, KOJE PROIZVOĐAČI I DISTRIBUTERI MORAJU OSIGURATI NADLEŽNIM TIJELIMA</b></p> <p>1. Informacije navedene u članu. 5. stavu 3., ili po potrebi posebnim</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 12 Zakona o opštoj	

<p>zahtjevima pravila Zajednice o određenim proizvodima, se prosljeđuju nadležnim tijelima imenovanim u tu svrhu u državama članicama gdje se ti proizvodi prodaju ili su se prodavali ili na druge načine dostavljali potrošačima.</p> <p>2. Komisija, kojoj pomaže odbor u skladu sa članom 15., određuje sadržaj i utvrđuje standardni oblik obaveštenja kako je utvrđeno ovim Prilogom, čime se osigurava efikasnost i pravilno funkcioniranje sistema. Posebno, ona prosljeđuje, po mogućnosti u obliku, vodiča, jednostavne i jasne kriterijume za određivanje posebnih uslova, posebno onih koji se odnose na izolovane okolnosti ili proizvode, za koje obaveštenje nije relevantno u odnosu na ovaj Prilog.</p> <p>3. U slučaju ozbiljnih rizika, ova informacija sadrži najmanje sljedeće:</p> <p>(a) informacije koje omogućavaju preciznu identifikaciju dotičnog proizvoda ili grupe proizvoda;</p> <p>(b) puni opis rizika koje ti određeni proizvodi predstavljaju;</p> <p>(c) sve dostupne informacije relevantne za pronalaženje proizvoda;</p> <p>(d) opis djelovanja preduzetog za sprječavanje rizika za potrošače.</p>			<p>bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18)</p>	
<p><b>PRILOG II</b></p> <p><b>POSTUPCI ZA PRIMJENU RAPEX-a I SMJERNICA ZA OBAVJEŠTAVANJE</b></p> <p>1. RAPEX obuhvata proizvode kako je utvrđeno članom 2. stavom (a) koji predstavljaju ozbiljni rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Farmaceutski proizvodi, koji su obuhvaćeni Direktivom 75/319/EEZ1 i 81/851/EEZ2, su isključeni iz područja primjene RAPEX-a.</p> <p>2. RAPEX je prvobitno namijenjen brzom razmjeni informacija u slučaju ozbiljnog rizika. Smjernice iz tačke 8. utvrđuju posebne kriterijume za utvrđivanje ozbiljnih rizika.</p> <p>3. Države članice koje sprovode obavještanje iz člana 12. pružaju sve dostupne detalje. Obaveštenje posebno sadrži informacije određene smjernicama kako je utvrđeno tačnom 8., a najmanje:</p> <p>(a) informacije pomoću kojih se proizvod može identifikovati;</p> <p>(b) opis dotičnog rizika, uključujući sažetak rezultata svih testiranja/analiza i njihovi zaključci koji su relevantni za ocjenu nivoa rizika;</p> <p>(c) prirodu i trajanje mjera ili preduzetih djelovanja ili djelovanja o kojima je odlučeno, po potrebi;</p> <p>(d) informacije o dobavljačkim lancima i distribuciji proizvoda, posebno o zemljama koje su odredište.</p> <p>Takve informacije se moraju prenositi upotrebom posebnog standardizovanog oblika obaveštenja i sredstvima određenim smjernicama navedenim u tački 8.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je čl. 16 i 17 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Sl. list CG“, br. 45/14 i 13/18) kao i Uredbom o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik („Sl. list CG“, broj 57/15)</p>	

Kada mjera o kojoj se obavještava u skladu sa članom 11. ili članom 12. zahtijeva ograničavanje prodaje ili upotrebe hemijske supstance ili preparata, države članice dostavljaju što je prije moguće ili rezime ili uputstvo na relevantne podatke u pogledu te određene supstance ili preparata te na poznate ili dostupne zamjene, kada su takve informacije dostupne. One će takođe obavještavati o očekivanim efektima mjere na zdravlje i sigurnost potrošača zajedno s ocjenom rizika koja je provedena u skladu s opštim načelima za ocjenu rizika hemijskih supstanci kako je to predviđeno u članu 10. stavu 4. Regulative (EEZ) br.793/931 u slučaju postojećih supstanci ili u članu 3. stavu 2. Direktive 67/548/EEZ u slučaju nove supstance. Smjernice iz tačke 8. utvrđuju detalje i postupke za tražene informacije s tim u vezi. Direktiva posljednji puta izmijenjena i dopunjena Direktivom Komisije 2000/33/EZ

4. Kada je država članica obavjestila Komisiju, u skladu sa članom 12. stavom 1., treći podstav, o ozbiljnom riziku prije odluke o usvajanju mjera, mora obavjestiti Komisiju u roku od 45 dana da li će potvrditi ili modifikovati tu informaciju.

5. Komisija, u najkraćem mogućem vremenu, verifikuje usklađenost informacije primljene putem RAPEX-A s odredbama Direktive, i može, kada to smatra potrebnim s ciljem ocjene sigurnosti proizvoda, sprovesti istragu na vlastitu inicijativu. U slučaju takve istrage, države članice Komisiji pružaju traženu informaciju koliko je to u njihovoj moći.

6. Nakon što prime obavještenje kako je utvrđeno u članu 12., države članice moraju obavjestiti Komisiju, najkasnije unutar određenog vremenskog perioda određenog smjernicama iz tačke 8., o sljedećem:

- (a) da li se proizvod prodaje na njihovoj teritoriji;
- (b) koje mjere u vezi dotičnog proizvoda bi one mogle usvojiti s obzirom na vlastite okolnosti, navodeći razloge, uključujući sve drukčije ocjene rizika ili druge posebne okolnosti koje opravdavaju njihovu odluku, posebno nedostatak djelovanja ili daljeg djelovanja;
- (c) sve relevantne dopunske informacije koje su dobili o određenom riziku, uključujući rezultate svih sprovedenih testova ili analiza.

Smjernice iz tačke 8. predviđaju precizne kriterijume za mjere obavještavanja ograničene na nacionalnoj teritoriji i specificiraju kako postupati s obavještenjima u pogledu rizika za koje države članice smatraju da ne prelaze izvan njihove teritorije.

7. Države članice odmah obavještavaju Komisiju o svim modifikacijama ili ukidanju dotične mjere(a) ili djelovanja(e).

8. Komisija priprema i redovno ažurira, u skladu s postupkom predviđenim

<p>članom 15. stavom 3., smjernice pomoću kojih Komisija i države članice upravljaju RAPEX-om.</p> <p>9. Komisija može obavestiti nacionalne kontakt tačke o proizvodima koji predstavljaju ozbiljne rizike, uvezenim ili izvezenim iz Zajednice i Evropskog ekonomskog prostora.</p> <p>10. Zemlja članica koja sprovodi obavještanje je odgovorna za pruženu informaciju.</p> <p>11. Komisija osigurava pravilno funkcionisanje sistema, posebno klasifikacijom i indeksacijom obaveštenja u skladu sa stepenom hitnosti. Detaljni postupci se utvrđuju smjernicama iz tačke 8.</p>				
<p><b>PRILOG III-IV</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		